



Olimpijski magazin

April, 2024.

Dušan Simonović predsjednik COK-a

Vrijeme je da se
ujedinimo iza
zajedničke vizije



Milivoj Dukić
četvrti put na OI

Mnogo
je voda i
vjetrova
savladao...



Projekti COK-a,
za napredak sporta



Maša Tomašević
Fudbalski
dragulj

Draškov olimpijski put



Uvodnik predsjednika COK-a Dušana Simonovića za Olimpijski magazin

Transparentnost i odgovornost su ključni stubovi efikasnog upravljanja



Dok širom otvorenih ruku, sa nestrpljenjem iščekujemo pariske „Igre širom otvorene“, Crnogorski olimpijski komitet sa ponosom želi da vas upozna sa širokim spektrom planiranih aktivnosti u 2024. godini: od podrške našim vrhunskim sportistima u pripremama za olimpijski nastup, do organizacije različitih događaja i programa koji će inspirisati naše mlade talente i podstaknuti ih na više, bolje, brže domete.

Na nešto više od 100 dana do početka Olimpijskih igara, koje ćemo najaviti tradicionalnim Olimpijskim karavanom u pet crnogorskih gradova, ispred COK-a ističem našu posvećenost izvrsnosti, inkluzivnosti i napretku, samom temelju na kome gradimo našu olimpijsku zajednicu.

U srcu olimpijskog pokreta je neumorno stremljenje ka izvrsnosti. Kao odlučan i stabilan oslonac naših sportistkinja i sportista, COK će nastaviti da im obezbeđuje resurse, trenersku, medicinsku i svu ostalu podršku neophodnu za nadmetanje na najvišem nivou. Podsjetiću da, između

ostalog, sprovodimo programe stipendiranja olimpijskih kandidata za OI u Parizu (9) i ZOI u Milanu i Kortini (4); da osiguravamo stipendije za trenere, najbolje mlade sportiste, sportiste iz timskih sportova, da pružamo podršku programima sportista u individualnim sportovima, ne zapostavljajući ni obuke za sportsku administraciju i trenere, kao i projekte razvoja nacionalnog sistema sporta. Investiranjem u sportiste i sportske programe i uspostavljajući strateška partnerstva sa međunarodnim sportskim organizacijama, stvaramo okruženje u kojem naši takmičari mogu da iskažu svu raskoš svog talenta. Pritom, bitan nam je njihov glas i stav: ove godine ćemo organizovati prvi Crnogorski sportski forum, dvodnevni događaj na kome će domaći sportisti i sportistkinje imati glavnu riječ, i moći da adresiraju ključne izazove sa kojima se suočavaju.

Krajem godine, pripremamo i III Međunarodnu konferenciju o sportu, koja će pod temom „Sport i biznis“ okupiti istaknute profesionalce iz sportske i poslovne industrije, i, kroz istraživanje dinamič-

Kao odlučan i stabilan oslonac naših sportistkinja i sportista, COK će nastaviti da im obezbeđuje resurse, trenersku, medicinsku i svu ostalu podršku neophodnu za nadmetanje na najvišem nivou

nog odnosa ovih dvaju grana, dati preporuke za njihov rast i razvoj.

Svjesni smo da naša snaga počiva u našoj raznolikosti. Zalažući se za rodnu i svaku drugu ravnu pravnost, promovisanjem raznolikosti u sportskom upravljanju, COK daje vidan doprinos inkluzivnosti naše sportske zajednice, u kojoj svaki pojedinac, bez obzira na individualne razlike, ima šansu da učestvuje i uspije. Time se obogaćuje tkivo crnogorskog sporta i nadahnjuju buduće generacije da slijede svoje snove bez ograničenja. Obezbeđivanje sigurnih sportskih praksi i izradnja i razvoj kulture poštovanja, dostojanstva i integriteta unutar naše sportske zajednice zauzimaju visoko mjesto na agendi COK-a. S istinskom posvećenošću radimo na implementaciji snažnih politika i procedura zaštite, pružanju edukacije i treninga o dobrobiti sportista i zaštiti, te uspostavljanju mehanizama podrške za sve one kojima je potrebna. Promovisanjem nulte tolerancije prema svim oblicima negativnih pojava u sportu, činimo da sportsko okruženje Crne Gore ostane sigurno i podržavajuće mjesto za sve.

Još od dana koji su prethodili našem prijemu u svjetsku olimpijsku porodicu, COK

intenzivno radi na jačanju međunarodnih odnosa, razvijajući strateška partnerstva sa kolegama iz drugih nacionalnih olimpijskih komiteta, međunarodnih sportskih organizacija i diplomatskih entiteta. Unapređujući ugled naše zemlje na svjetskoj sceni, naglašavajući značaj kulture dijaloga i saradnje, u septembru ćemo u Budvi ugostiti seminar Evropskih olimpijskih komiteta, koji će privući više od 200 predstavnika iz 48 olimpijskih komiteta sa tla Starog kontinenta.

Podjednako nam je važna izgradnja i održavanje partnerstava na nacionalnom nivou, kao podloga razvoja crnogorskog sporta, ali i društva. U tom pravcu, posebno je važna saradnja sa Vladom Crne Gore i Ministarstvom sporta i mladih, kroz izradu Nacionalne strategije razvoja sporta do 2028. godine, izmjene Zakona o sportu i buduće zajedničke projekte. Među njima, izdvaja se sprovođenje inicijative izgradnje Olimpijske kuće, Olimpijskog muzeja i Olimpijskog parka, u čijoj realizaciji će, pored COK-a, učestvovati Vlada, preko Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva finansija, i Glavni grad Podgorica, uz snažnu podršku Predsjednika Crne Gore. Nalazeći teme od zajednič-

kog interesa, djelovanjem u korist javnog dobra, COK i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti su nedavno potpisali Sporazum o saradnji, koji, pored ostalog, uključuje rad na Enciklopediji Crne Gore i drugim leksikografskim projektima, kao i publikacijama u oblasti sporta, te podsticanje naučnoistraživačkih i razvojnih kapaciteta crnogorskog sporta. Prva predviđena aktivnost biće organizacija dvodnevnog naučnog skupa „Olimpizam u Crnoj Gori – istorija i savremenost“, koji će poslužiti kao platforma za okupljanje pojedinaca različitih pozadina i ekspertize kako bi raspravljali o konkretnim temama u vezi sa olimpizmom u našoj zemlji. Naravno, sav ovaj obiman radni angažman ne bi bio moguć bez razumijevanja i pomoći naših partnera i sponzora. S osjećajima duboke zahvalnosti i zadovoljstva mogu da konstatujem da crnogorski olimpijski tim ima jak sponzorski pul sačinjen od respektabilnih crnogorskih kompanija, lidera u svojim industrijama, koje pružaju veliku podršku razvoju crnogorskog sporta.

Transparentnost i odgovornost su ključni stubovi efikasnog sportskog upravljanja, na kojima počiva djelovanje COK-a. Implementacijom snažnih reformi upravljanja,

S osjećajima duboke zahvalnosti i zadovoljstva mogu da konstatujem da crnogorski olimpijski tim ima jak sponzorski pul sačinjen od respektabilnih crnogorskih kompanija

unapređenjem finansijskog nadzora i otvorenom komunikacijom sa svima, izgradili smo sigurnost i povjerenje u to da naša organizacija poštuje i primjenjuje najviše standarde integriteta.

Put ka uspjehu počiva na dobru pripremi i nikada nije do kraja završen. Predstojeće Igre u Parizu pružaju nam priliku da još jednom pokažemo svijetu „koliko je veliki olimpijski duh u ovoj predivnoj zemlji“, kako je za Crnu Goru i njene sportiste kazao predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah, kao i da nastavimo da gradimo mostove saradnje i prijateljstva sa sportskim zajednicama širom planete. Vrijeme je da se ujedimo iza zajedničke vizije izvrsnosti, inkluzivnosti i napretka, dok radimo kako bismo osnažili naše sportiste i inspirisali naciju. Sa odlučnošću, predanošću i nepokolebljivom podrškom našoj sportskoj zajednici, uvjeren sam da ćemo u Parizu ostaviti sportske tragove za ponos našoj Crnoj Gori i generacijama koje dolaze...

Svjesni smo da naša snaga počiva u našoj raznolikosti. Zalažući se za rodnu i svaku drugu ravnu pravnost, promovisanjem raznolikosti u sportskom upravljanju, COK daje vidan doprinos inkluzivnosti naše sportske zajednice, u kojoj svaki pojedinac, bez obzira na individualne razlike, ima šansu da učestvuje i uspije

Olimpijski dnevnik Draška Brguljana

„Isplatilo se sve, uspio si...”

Draško Brguljan je simbol crnogorskog vaterpola, sporta i olimpizma.

On i Aleksandar Ivović su jedini naši sportisti koji su nastupili na svim Olimpijskim igrama od kada je Crna Gora postala dio olimpijskog pokreta.

Draško je sa 39 godina još član vaterpolo selekcije, mogao bi i da se peti put nađe na najvećem sportskom događaju, ovog ljeta u Parizu.

Ovo su njegova sjećanja na Peking, London, Rio de Žaneiro i Tokio - 13 godina olimpijskih snova.

PEKING 2008.

Sam plasman na Olimpijske igre bio je fenomenalan uspjeh, iako smo u tom momentu bili aktuelni prvaci Evrope.

Bio sam tada najmlađi, teško je bilo i da uđem u tim koji ide u Peking.

A kada sam već uspio u tome - momenat dolaska u Peking i ulazak u olimpijsko selo je najbolji mogući osjećaj, koji sportista može da doživi. U tim trenucima zaista sam pomislio: „Isplatilo se sve, ovo si svojim radom zaslužio. Uspio si...”

Osvajao sam medalje na velikim takmičenjima, to su nezaboravni uspjesi, ali Olimpijske igre su nešto posebno. Još kada je prvi put, i to u Pekingu...

Pamtim Igre po spektakularnoj ceremoniji otvaranja na blistavom stadionu „Ptičje gnijezdo”. Takav vizuelni performans nisu uspjeli, a čini mi se ni mogli da nadmaše organizatori u Londonu, Rio de Žaneiru u Tokiju.

Trebalo mi je tri, četiri dana da se prilagodim, da shvatim gdje

sam, da sam među najboljima na svijetu. Koliko sam bio fasciniran govori i detalj iz autobusa dok smo čekali da krenemo na otvaranje. Kroz prozor sam vidio Dirka Novickog, košarkašku super-zvijezdu. Zagledao sam se u njega, ko zna koliko dugo, bukvalno kao hipnotisan, što je on i primijetio u jednom trenutku mi je mahnuo, sa osmijehom. I ja sam njemu... Moje zadovoljstvo i ponos što sam dio olimpijske priče dodatno je povećalo to što nisam bio samo učesnik, već sam sa saigračima došao da se borim za visok plasman i za medalju. Što se tiče rezultata, bilo je to prvo od naša tri vezana polufinala. Euforija je bila nikad veća, jer smo bili evropski šampioni, nikada takva očekivanja nisu bila...

Bili smo jako blizu medalje, u tom polufinalu protiv Mađarske smo vodili i tri gola razlike, oni su nas stigli, a gol za pobjedu dali su nam akcije za koju smo znali da će da odigraju, za koju smo se spremali, ali nismo mogli da je spriječimo. Presudio je njihov ogroman kvalitet. Da smo ušli u finale, siguran sam da bismo i osvojili i zlato, da selekcija SAD, iako vrhunska, ne bi mogla da nas spriječi. Ovako, izgubili smo polufinale koje smo mogli da dobijemo, a zatim i meč za treće mjesto od Srbije...

LONDON 2012.

U Londonu smo, smatram, imali najjači tim u istoriji. Imali smo veliku konkurenciju, posljednjeg dana sa spiska otpali su Klikovac, Tičić i Vukčević,

vrhunski igrači, što govori kakav je bio sastav koji je izabran da nastupi na drugim Igrama. Počeli smo porazom od SAD, a zatim uhvatili ritam. Pobijedili smo Mađarsku, pa rutinski Španiju, a u polufinalu izgubili od Hrvatske, koja je u tom trenutku bila bolja i najbolja. Imala je fenomenalno takmičenje, od prve do posljednje utakmice, sve što je uradila bilo je zaslužio.

Taj meč za 3. mjesto će se dugo pamtit. Igrali smo odlično tri i po četvrtine, kontrolisali utakmicu protiv Srbije, mogli da je riješimo ranije.

Međutim, neobjašnjivo smo popustili u posljednja 3-4 minuta, a Srbija pokazala koliko je veliki tim. Ponovo smo bili blizu, i ponovo nismo uspjeli. To je sport. Takve stvari se dešavaju, i prije i poslije tog meča smo dobijali neke utakmice iz velikog minusa, neke smo gubili uprkos tome što smo imali prednost. Naravno da nam je bilo teško, bili smo svjesni šta smo ispuštali...

Ako je Peking bio glamurozan po otvaranju i infrastrukturi, London je bio neprevaziđen kada je riječ o organizaciji. Smještaj u selu je bio vrhunski, sobe udobne i komotne, kreveti kakvi bi trebalo da budu, što baš i nije bio slučaj kasnije, u Riju i Tokiju, u svakoj sobi smo imali TV, hrana kvalitetna i raznovrsna... Selo je bilo u okviru Olimpijskog parka, brojna borilišta su bila blizu, sve je zaista funkcionisalo besprekorno. Mislim da je London u organizacionom dijelu postavio standarde koji

će se teško dostići. Britanci su znali da glamurom i vizuelnim efektima nisu mogli da pariraju Pekingu, ali su ceremoniju otvaranja prilagodili svojoj istoriji i posebnosti, dok je zatvaranje Igara bio briljantan šou - pravopop-rok koncert, sa brojnim zvijezdama britanske i svjetske muzičke scene - Džordž Majkl, Elton Džon, omaž grupi Kvin, Spajs Girls... Spontana zabava, baš vrhunski užitak, na kome smo makar malo zaboravili na taj poraz u borbi za bronzu...

RIO DE ŽANEIRO 2016.

Bio sam već olimpijski veteran, moje treće igre - i utisak je da su Igre bile preveliki zalogaj za Brazil.

Bilo je prilično traljavo u svakom pogledu.

Smještaj u selu - ispod nivoa, iako zaista niko ne traži ništa posebno, nikakav luksuz, ali ni neke osnovne stvari nisu ispoštovane. Bilo je i neprijatnih situacija, nestajale su lične stvari iz soba, pa i novac, znamo za bar jedan slučaj, a bilo ih je mnogo, koliko smo čuli.

Prevoz do mjesta za treninge, pa i na utakmice, bio je prilično neorganizovan, hrana daleko ispod onoga što smo imali u Pekingu, a posebno u Londonu.

Kuriozitet je bio i otvoreni bazen na kome smo igrali grupnu fazu - voda je bila zelene boje, neke alge su se pojavile valjda... Bilo je sve čudno, ali eto nekako je počelo, nekako se završilo, mada možda je i bilo tog brazilskog šmeka, neke opuštenosti i stava „lako ćemo”. Na kraju, i lijepo je što su se Igre prvi put održale u Južnoj Americi.

Mi smo opet došli do polufinala, treći put zaredom, ali mislim da ovoga puta nismo imali za čim da žalimo i da nismo

zarazio, to je jedino pozitivno. I naravno, prazne tribine. Igramo na bazenu koji prima 10-ak hiljada ljudi, a nigdje nikoga... Baš sumorno.

Prvi put smo bili daleko od polufinala. Bili smo potpuno van forme, umorni, nismo bili konkurentni. Četvrtfinale, i to je to... Jedina dobra stvar je što se naučilo nešto i iz toga...

U svakom slučaju, Tokio - ne ponovilo se, nema mnogo toga da se ispriča...

mogli više. Jednostavno, Srbija, Hrvatska i Italija su bile bolje.

Mi smo sjajan meč odigrali u četvrtfinalu, eliminisali smo Mađarsku, koja je, smatram, jedina mogla da pripremi Srbiju. Dobili smo na peterce, Mađari su bili u šoku zbog poraza. Plakali su nakon meča, nisu očekivali da možemo da ih zaustavimo.

Tu smo se jako istrošili, nekoliko igrača je iznijelo cijeli turnir, a za Olimpijske igre je potrebno 13 vrhunskih.

Hrvatska je u polufinalu bila baš bolja, za treće mjesto smo bili u igri protiv Italije, nekako smo uspjeli da se vratimo iz minusa, a onda nam je Aikardi dao gol i oni su se odvojili...

TOKIO 2020.

Teško je opisati te Igre, zapravo najradije bih zaboravio da sam uopšte i bio tamo, osim zbog toga što sam sa Jovanom Radičević nosio našu zastavu na ceremoniji otvaranja, nažalost - na praznom stadionu.

Mislim da nije trebalo ni da se održavaju u tim uslovima - kovid restrikcije, izolacija, maske, svakodnevni testovi, zabranjen izlazak iz sela... Ko je pozitivan ide u potpunu izolaciju, u neke kontejnere. Srećom, niko iz našeg tima nije se

ma, uz treninge, putovanja... Iscrpilo me je to.

Vidjeću sve do početka juna, kada kreću pripreme, koje su duge. Ne želim da dođem umoran i da zauzimam mjest nekome. Na Olimpijske igre ide 13, a ne 15 igrača, nema rotacija i od mora, svaki meč je puni ritam. Znam da bih postao jedi-

ni crnogorski sportista sa pet nastupa na Olimpijskim igrama, ali meni ne znači odlazak u Pariz da bi neko rekao ili da bih nekome pričao da imam pet Igara, da bih se slikao tamo i ne zna šta još. Značilo bi mi da odem na takmičenje da kao i svaki put do sada pružim maksimum...

PARIZ 2024. -DA ILINE

Fali mi olimpijska medalja, to je jasno, ali ne mogu da žalim ni za čim.

Ponosan sam na sve saigrača, bilo mi je ogromno zadovoljstvo što sam sa njima bio dio naših olimpijskih timova. Na svakom meču smo dali maksimum u tom momentu. Nekada je bilo dovoljno za pobjedu, nekada nije. Imamo razloga da žalimo za nekim ispuštenim šansama, ali smo uvijek davali sve od sebe... Meni je, recimo, žalije što 2013. nismo postali šampioni svijeta u Barseloni, jer smo u četvrtfinalu i polufinalu pobijedili ekipe koje su bile bolje od nas, Italiju i Srbiju, a u finalu izgubili od Mađarske od koje smo bili bolji, nego zbog olimpijske medalje... Što se tiče Pariza - razmišljam o tome. Da me neko pita u ovom trenutku ne zna šta bih odgovorio, jer sam preumoran. Igrao sam mnogo za Primorac ove sezone, u svim takmičenjima...



Milivoj Dukić sprema se za novi nastup na Igrama i najavljuje najbolji plasman do sada

Četiri olimpijska kruga bokeškog „morskog vuka“

Pet isprepletanih krugova simbol su olimpijskog pokreta, a nastupi na Igrama „isprepleteni“ su sa karijerom Milivoja Dukića.

Posljednjeg dana januara iz daleke Australije stigla je vijest da će crnogorski jedriličar – nakon Londona 2012, Rio de Žaneira 2016. i Tokija 2021. godine – nastupiti i na Azurnoj obali, u Marseju, gdje će se održati takmičenje u ovom sportu na OI čiji je domaćin Pariz.

- Olimpijske igre su bez ikakvog dvoumljenja san svakog sportiste, a ovog ljeta nastupiću četvrti put i to je zaista veliko dostignuće. Za naše prilike čak i vanvremensko. Ponosan sam na urađeno, na vječitcu borbu sa samim sobom da se poslože sve stvari u glavi i da uvijek dajem sve od sebe kako bi rezultat bio na očekivanom nivou, što ponekad ipak izostane – priča Dukić.

Mnogo je nemirnih voda i vjetrova savladao mirni i posvećeni Novljanin da bi stigao do statusa četvorostrukog olimpijskog učesnika.

- Dosta je dug put iza mene, između 13 i 15 godina traje cijela moja olimpijska priča. Zaista je to vrlo složen proces, svaki olimpijski ciklus nosi sa sobom neku priču i neki svoj zahtjev. Kad se osvrnem i kad imam vremena da razmislim o situacijama kroz koje sam prošao, zaključim koliko je

bilo zahtjevno i mogu da budem ponosan – ističe Dukić, 21. na posljednjem Svjetskom prvenstvu gdje je izabrao normu za OI.

- Svaki ovakav plasman i odlazak na Igre iz male Crne Gore je veliko dostignuće. Treba imati na umu da uslovi koje imamo u Crnoj Gori nijesu na nivou potrebnom da bi se svjetski rezultati ostvarivali u kontinuitetu. Iskustvo, svakako, u svakom sportu igra značajnu ulogu, sad imam 31 godinu i uvijek ističem da sam na vrhuncu karijere i da znanje koje se akumuliralo ima pravu sadržinu. Sport je živa stvar, konkurencija je neumoljiva i vrlo zahtjevna, morate da budete na visokom nivou kako biste uopšte opstali, a kamoli ostvarivali vrhunske rezultate – objašnjava Milivoj. Kada je bokeški „morski vuk“ počinjao karijeru, počeo je da otvara i nove prozore za cijelu jedriličarsku scenu u Crnoj Gori. Jedrenje je najviše zahvaljujući Milivoju postalo sport za koji se ne zna samo u Boki Kotorskoj, a njegovi sportski nasljednici poput Ilije Markovića i Nikole Golubovića imaju temelj na kojem mogu da grade svoju olimpijsku priču.

- Ja sam na „udar“ što se tiče rezultata i očekivanja, ali moram da pohvalim sve ljude koji su činili cijele ove priče – od familije, preko klubova i Sa-



Porodica je osnov svega i snaga koja vuče naprijed

Najjači vjetar u leđa Milivoj Dukić pronalazi u najbližem okruženju. - Porodica je osnov svega. Ostvario sam se kao roditelj, imam kćerku i

sina, to mi je mnogo važnije i značajnije od bilo čega. Nije lako uskladiti zahtjevu profesionalnu karijeru i druge obaveze, i mnogo mi znači da

imam taj balans u životu zahvaljujući supruzi i cijeloj porodici. Svjesni su čime se bavim i trenutnih prioriteta, na svemu sam zahvalan i ponosan na sve. To mi daje dodatnu iskrnu i snagu da dam sve od sebe na najznačajnijim takmičenjima.

veza. Dugi niz godina svako je dao neku svoju nit i doprinos da rezultat bude ovakav. Podnio sam najveću žrtvu, ali i najveću satisfakciju. Pionir sam ovog sporta u Crnoj Gori i zahvalan sam i ponosan što jedrenje dobija status i značaj koji zaslužuje, što rezultatima i pokazuje – navodi Dukić.

- U sportu morate konstantno da se dokazujete, konkurencija se mijenja, stalno dolaze novi i mlađi jedriličari koji su željni i spremni da rade mnogo, i tome kao stariji i iskusni takmičar morate da se „oduprete“. Iza Dukića su pripreme u Španiji i nastupi na Svjetskom kupu. Do početka Olimpij-

skih igara 28. jula svaki dan je isprogramiran.

- Ići ću na pripreme na poprište Olimpijskih igara, u Marsej, tokom maja, juna i jula. Dina-mičan period je preda mnom i nadam se da ću ga iskoristiti na pravi način. Nije uvijek slučaj da su Olimpijske igre geografski blizu kao sada, što nama s jedne strane izjednačava šanse sa svim ostalima takmičarima u odnosu na ono kako je bilo na Igrama u Riju ili Tokiju, gdje zaista nijesmo imali nikakve šanse da se pripremimo, ni bilo što uradimo, jer je finansijski i što se logistike tiče bilo vrlo zahtjevno – objašnjava Milivoj Dukić.

U Marseju, u svom posljednjem olimpijskom poglavlju, naš jedriličar mogao bi da se ispiše i najljepše stranice karijere. - Već sam pokazao i pokazujem da sam u vrhu svjetskog jedrenja, među prvih 20 u svojoj klasi. To je potvrdila i svjetska rang-lista koja je izašla poslije Svjetskog prvenstva, na kojoj sam bio na 19. mjestu. Olimpijske igre su opipljiva šansa, vrlo specifično takmičenje. Može svašta da se desi, uslovi mogu i da idu, i da ne idu naruku. Napraviću sve što je do mene i mislim da ću dovesti sebe u situaciju da budem spreman na najviši nivo – optimističan je Milivoj Dukić.



Košarkaše od 2. jula čeka nastup na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre

Četiri koraka do istorije

Dvadeset sedmog jula, na stadionu „Pjer Moroa“ u Lilu, košarkaška reprezentacija Francuske će kao domaćin odigrati prvi meč na Olimpijskim igrama 2024.

Protivnik „trikolora“ na premijeri za sada je nepoznat, a mogla bi to da bude – Crna Gora. Zvuči kao san, a može da postane java.

Četiri meča dijele ekipu Boška Radovića od senzacionalnog uspjeha, visina koje crnogorska košarka nikada nije dostigla. „Crveni“ će od 2. jula učestvovati na kvalifikacionom turniru 2, igraće u grupi B sa Kamerunom i Brazilom. U polufinale idu dvije selekcije i ukrstiće se sa grupom A u kojoj su domaćin Letonija, Gruzija i Filipini.

Samo pobjednik finala ide na olimpijski turnir koji će se – kada dođe vrijeme za nokaut rundu i mečeve za medalju – iz Lila preseliti u čuvenu dvoranu „Pariz-Bersi“.

- Redovni smo učesnici evropskih prvenstava, bili smo na dva posljednja svjetska šampionata, sada nas čekaju olimpijske kvalifikacije i to je prilično veliki korak i novo iskustvo za crnogorsku košarku – kaže selektor Boško Radović.

Crna Gora je mjesto u kvalifikacijama zaslužila 11. mjestom na Svjetskom prvenstvu prošle godine. U Manili je od „crve-

nih“ drhtala i selekcija Sjedinjenih Američkih Država – što donosi novo ljeto?

- Letonija je domaćin i najveći favorit našeg kvalifikacionog turnira, naravno ako im se odazovu svi igrači. Nadam se da ćemo mi biti u kompletnom sastavu, a pod znakom pitanja je Vladimir Mihailović, koji je imao operaciju vratnog diska i najvjerovatnije neće moći da igra. Najvažnije je da ostali igrači završe sezonu bez povreda, da budu zdravi i odazovu se za akciju. Svima nama je ovo novi izazov i nadam se da ćemo biti u kompletnom sastavu – rekao je Radović.

Crna Gora neće biti favorit u Rigi, ali je dobro prošla na žrijebu jer je mogla da dobije i mnogo teže rivale.

- Brazil je najjača ekipa u našoj grupi, ima NBA i evroligaške igrače, već decenijama je ozbiljna reprezentacija, uz Argentinu najbolja u Južnoj Americi. Kamerun je došao iz pretkvalifikacija, počeli smo



Naši igrači nemaju dovoljnu ulogu u klubovima

Selektor Boško Radović nije zadovoljan minutažom i statusom koju naši košarkaši imaju u klubovima.

- Ne mogu da se miješam u politiku klubova i odluke trenera, ali mislim da nemaju dovoljnu ulogu u

svojim timovima. Vučević je u NBA ligi, ol-star je igrač i o njemu je suvišno pričati. Imamo još nekoliko igrača koji su nosioci, ali većina njih to nije. To nam stvara probleme jer kontinuitet iz kluba se prenosi u reprezen-

taciju, a u ovakvoj situaciji iz male minutaže u klubovima treba da dobiju ozbiljnu ulogu u nacionalnom timu i to zahtijeva više vremena. Mislim da naši igrači nemaju uloge kakve bi trebalo da imaju reprezentativci zemlje koja igra velika takmičenja. Nadamo se da će u sljedećoj sezoni to biti mnogo bolje – poručio je Radović.

da se spremamo i za njega i nije nam potpuna nepoznanica. Nema toliko zvučna imena, ali daleko od toga da su loša reprezentacija i da ih možemo potcijeniti – naveo je Radović.

- Treba proći ta dva meča da bismo stigli do polufinala. Moraju se dobiti maltene sve utakmice da bi se pošlo na Olimpijske igre. Konkurencija je veoma jaka. Imali smo dobra izdanja na posljednjem Evropskom i Svjetskom prvenstvu i sada nas čeka turnir koji može

da bude vrhunac ove generacije momaka koji su rođeni početkom 1990-ih i pri kraju su karijere u reprezentaciji – kazao je Radović. Bojan Dubljević i drugovi nije su više autsajderi, protivnici ih gledaju drugim očima.

- To što smo došli u situaciju da igramo kvalifikacije za Olimpijske igre je samo po sebi veliki uspjeh. Od obnove nezavisnosti preskočili smo samo jedno Evropsko prvenstvo, učestvovali na dva posljednja svjetska

i sve su to velike stvari za crnogorsku košarku. Posljednjim nastupom na Mundobasketu i odlaskom u kvalifikacije za Olimpijske igre prag naših i očekivanja ukupne javnosti postao je prilično visok – konstatovao je Radović.

- Ali kako su došli i prihvaćeni dobri rezultati, tako bi i neodlazak na neko evropsko ili svjetsko prvenstvo bio doživljen kao ogroman korak unazad, maltene tragedija. Poslije kvalifikacija, kakav god da

bude ishod - a plasman bi bio najveći uspjeh crnogorske košarke ikad, ostaje nam obaveza kontinuiteta nastupa na velikim takmičenjima. Naredno je Eurobasket 2025. i to je nakon kvalifikacija za OI naš najveći cilj – naglasio je selektor.

Bitke za Eurobasket 2025. su već počele. Crna Gora je u februaru odigrala dva meča – pretrpjela je težak poraz u Njemačkoj (85:61), potom savladala Švedsku (95:70).

Iako je igrala u znatno oslabljenom sastavu u odnosu na Mundobasket 2023, težak poraz u Ludvigsburgu bio je alarm za „crvene“ – dobra stvar je što je pravovremen.

- Odigrali smo stvarno lošu utakmicu. Nije to bila Crna Gora na koju smo navikli, odraz onoga kako treniramo i kako se ponašamo, ali desi se loš dan i mnogo većim ekipama. Odmah nakon toga smo dobro odreagovali protiv Švedske i ubjedljivom pobjedom sanirali poraz od Njemačke. U Ludvigsburgu nijesmo to bili mi, prespavali smo taj meč – podvukao je Radović.

- Tek je početak kvalifikacija, imamo još četiri meč i sve je otvoreno. Važan „prozor“ nas čeka u novembru kad ćemo odigrati dvomeč sa Bugarskom koji može odrediti učesnika Eurobasketa. Poraz nikada nije dobar, pa ni taj u Njemačkoj, ali može da nam koristi jer smo možda u nekom momentu pomislili da sa nekim možemo da igramo sa 70 ili 80 odsto mogućnosti. To nije moguće, moramo uvijek da budemo na 100 odsto da bismo došli do pobjede i uspjeha – dodao je Boško Radović, selektor crnogorskih košarkaša.



Rukometašice Crne Gore bez plasmana na OI u Parizu

„Lavice“, glavu gore

Rukometašice Crne Gore porazom od Slovenije (30:26), u posljednjem meču kvalifikacionog turnira u Ulmu, prekinule su niz od tri uzastopna nastupa na OI, i nažalost, neće učestvovati na najvećoj smotri u Parizu. Naše rukometašice otputovala su u Njemačku sa motivom i željom da prigrabe vizu za Pariz, ali na velikom putu, ispostavilo se najtežem, ispriječile su se domaćin i reprezentacija koju predvodi Dragan Adžić, nekadašnji selektor našeg tima. Počele su „lavice“ pobjedom turnir - bolje od Paragvaja, u 2. kolu izgubile od Njemica, a onda su zastale u odlučujućem meču za vizu. Povrede i snaga protivnika bili su velika prepreka sa Bojanu

Popović i njene djevojke. U oba posljednja meča su jurile minuse, bile blizu da preokrenu, ali uvijek je nešto malo falilo da se uhvati pravi ritam i približe cilju. - Teško je sada pričati. Odstarta se osjetio teret. Znam da su ovo igrači, koji mnogo žele i koji su prošli nešto rukometno, ne toliko da bi igrali ovakve utakmice u ovakvim momentima gdje se odlučuje. Dosta njih je bilo sa velikim nabojem i to se osjetilo na početku sa nekim šutevima kada se Slovenija odlijepila. Ponovo su nas ti šutevi koštali, nismo uspjeli da uđemo u ritam. Gros je vrhunski igrač, otvarajući se prema njoj, da bismo sprječavali te šuteve, otvorili smo zonu i onda je bilo mjesta za ostale igrače. Borili smo se, žao mi je - kazala je na-

kon utakmice Popović, koja je najavila odlazak sa mjesta prvog stručnjaka našeg nacionalnog tima. Nakon Londona, Rija i Tokija, „lavice“ će propustiti nastup u Parizu. - Ovo je mlada generacija koja ima perspektivu. Mora da preživi ovakve utakmice, da bi osjetila kako je to. Iskustvo je neprocjenjivo. Mladi su, imaće priliku da osjete draž Olimpijskih igara. Ovo je dobra ekipa, koja se dobro drži zajedno. Ponosna sam što sam bila selektorka ove reprezentacije. Treba da idu uzdignute glave, jer su uradile sve što su mogle - ispričala je Popović. Tim mladosti i manje iskustva je krenuo u ozbiljnu priču nakon što je 2022. godine

osvojena bronzana medalja na Evropskom prvenstvu. Smjena generacije, odlazak iz reprezentacije mnogih, velikih igračica, te povrede i odsustva, uticali su na kompletniji utisak na olimpijskom kvalifikacionom turniru. - Vjerovale smo da možemo da prevaziđemo prepreku. Ponosna sam na tim. Možda se nije vidjelo na terenu, ali smo dale sve od sebe. Vrat ćemo se poslije ovoga. Hvala svim ljudima koji su nas podržavali - poručila je Jelena Despotović. Crna Gora neće igrati na predstojećim OI, naredne su u Los Angelesu. Rukometna mladost polako stiže, a i u sadašnjeg sastava je veliki broj igračica koje nijesu ni blizu zenita. Hrabro, naprijed „lavice“.



RUN # TRAIN # BALANCE # POWER

Crna Gora ima fudbalskog bisera

Maša kao Dejo, Peđa, Mirko, Stevan...

Usazvežđu novih zvijezda koje sijaju u maloj Crnoj Gori, jedna nosi ime naše fudbalerke.

Ženska „verzija“ fudbalske igre još nije postala „mejnstrim“ sport u našoj zemlji, predrasude još postoje, iako su sve manje i manje, a bilo bi i neočekivano da su nestale za desetak godina, koliko je prošlo od kada su crnogorske djevojke počele organizovano da se bave fudbalom i kada je i promovisan naš nacionalni tim.

Za to kratko, a posebno u posljednje vrijeme, javnost je čula za Mariju Vukčević, Armisu Kuč, Slađanu Bulatović, Dariju Đukić, Jasnu Đoković, Helenu Božić...

Ali, talenat koji ima Maša Tomašević, 16-godišnjakinja iz Podgorice, ne samo da je skrenuo pažnju crnogorske sportske scene, već se o njoj i njenom potencijalu priča na najvišem nivou, u hramovima fudbala, poput Madrida i Milana u Realu i Interu. Za sada...

Nekada su iz crnogorskih klubova blistave karijere u najvećim evropskim klubovima stvarali Dejan Savićević, Predrag Mijatović, Mirko Vučinić, Stevan Jovetić... Sada je, čini se, došlo vrijeme da njihovim stopama krene i jedna djevojka.

A sve je počelo tako što je UEFA proglasila mladu igračicu Budućnosti za jednu od deset najtalentovanijih fudbalerki Evrope. „Osjećaj je bio nestvaran, bila sam jako iznenađena, naročito

„Prija, naravno, sva ta pažnja, ali se nisam promijenila, niti to utiče na mene. Ostaću ista, posvećena fudbalu. Svaki dan je novo dokazivanje, jedini cilj koji imam je da budem bolja nego što sam bila i da nastavim da se usavršavam, a ostalo će sve doći samo po sebi. Interesovanje godi, ali znam da moram da ostanem čvrsto na zemlji. To je jedini put“

zbog toga što nisam očekivala, a ni razmišljala o tome. Naravno da sam se uvijek nadala da će moj talenat i dobre igre biti primijećeni, ali mi je to bilo nekako daleko od realnosti u ovom momentu“, priznaje Maša. Njene fudbalske vještine su „buknule“ prošle godine kada je na tri meča kvalifikacija za EURO za igračice do 17 godina postigla devet golova i bila najbolji strijelac tog ciklusa u cijeloj Evropi. A pritom je imala samo 15 godina, dakle - mlada od većine igračica u toj konkurenciji. Mašu je tada upoznala šira javnost, a oni koji prate fudbalske prilike u Crnoj Gori odavno su čuli da postoji jedna djevojčica, koja tako dobro igra fudbal da je „bolja od svih dječaka“... Imala je samo četiri godine kada je ušla u svijet najljepše igre. Na prvi trening odveo ju je otac. Željko Tomašević je bivši fudbaler, a sada trener u Kataru, koji je u to vrijeme imao svoju školu fudbala Ekstra tajm.

„Moja želja da igram fudbal je bila ogromna, stalno sam tražila loptu i tata je pristao. Nije bilo

ni pritiska, a ni očekivanja sa njegove strane. Samo je ispunjavao moje želje“, kaže Maša. „Sada, poslije toliko godina, sa njim analiziram svaku utakmicu. Super je što je tata trener, jer uvijek imam nekoga za koga znam da će mi iskreno ukazati na greške i uraditi sve za moje dobro“. Do 14. godine je trenirala sa dječacima u školi fudbala Stari aerodrom, a zatim nastavila u ženskim klubovima - Mladosti, Danilovgradu i na kraju u Budućnosti. Sigurno da su treninzi sa dječacima uticali na moj razvoj jer je muški fudbal, ipak, brži i jači“, priznaje Maša, ali naglašava: „U početku je svima bilo neobično i čudno kada čuju da djevojčica trenira fudbal, jer su fudbal smatrali samo muškim sportom. Kasnije se sve to promijenilo, sada je to sve normalno. I presrećna sam zbog toga što se sve više djevojčica bavi fudbalom“. I trening po trening, Mašin talenat se sve više razvijao, prvi put je dres Crne Gore obukla u decembru 2020. sa 13 i po godina debitovala za kadetsku selekciju, u septembru 2022.



dala prvi gol, a u aprilu 2023. upisala i prvi nastup u našoj najjačoj selekciji - imala je 15 godina i 259 dana.

„Zaista mi je 2023. godina u fudbalskom smislu, bila najbolja godina do sada. Debitovala sam za prvi tim reprezentacije, bila prvi strijelac kompletnih U17 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, imala sam dobre rezultate u Budućnosti. Sve je bilo sjajno, ali znam da uvijek može bolje“.

Da je, međutim, riječ o vanserijskom potencijalu pokazale su vijesti koje su obilježile početak 2024. - španski mediji su izvijestili da je Maša na radaru velikog Reala, a onda je stigla reakcija još jednog evropskog fudbalskog giganta Intera, čiji su izaslanici iz Milana doputovali u Belfast, kako bi Mašu upoznali sa planovima koje imaju za nju, poklonivši joj crno-plavi dres sa brojem 10. Djevojčica iz Podgorice do-

čekala je da se o njoj priča na najvećoj sceni.

„Prija, naravno, sva ta pažnja, ali se nisam promijenila, niti to utiče na mene. Ostaću ista, posvećena fudbalu. Svaki dan je novo dokazivanje, jedini cilj koji imam je da budem bolja nego što sam bila i da nastavim da se usavršavam, a ostalo će sve doći samo po sebi. Interesovanje godi, ali znam da moram da ostanem čvrsto na zemlji. To je jedi-

ni put“, ističe mlada fudbalerka. Svjesna je da za velike planove postoji i „ograničenje“. To su njene godine. Prema strogim pravilima FIFA, transferi u inostranstvo za igračice i igračice iz zemalja van EU su zabranjeni do navršanih 18 godina.

Maša će u julu 2025. postati punoljetna, spremna je da čeka i što je, najvažnije, da bude strpljiva. A sve ostalo ima - prirodni talenat, ljubav prema

REKLI SU O MAŠI

Buduća svjetska zvijezda

DUŠKO GLOBAREVIĆ, trener ŽFK Budućnost: U ženskom fudbalu sam deset godina i nikada nisam vidio igračicu sa ovih prostora koja ima veći potencijal od Mašinog. Što je još važnije, ona je primjer profesionalke, liderke na terenu i van njega. Uvijek je prva na treningu, posljednja odlazi. Zbog svih njenih kvaliteta vjerujem da je predodređena za velike stvari

MIRKO MARIĆ, selektor Crne Gore: U najmlađim timovima skrenula je pažnju talentom i odmah pokazala da od nje može mnogo da se očekuje. Veliki je profesionalac, radi naporno na sebi i stremi da bude bolja iz dana u dan. Svi mi bi trebalo da joj pomognemo, a ako nastavi ovako, čeka je briljantna karijera

SLAĐANA BULATOVIĆ, kapitenka reprezentacije: Ona ima izuzetnu tehniku i razumijevanje igre. Donosi na vrijeme odluke na terenu. Njena pribranost u igri i zrelost su primjetni, sve to govori da je ona briljantni talenat i buduća zvijezda ženskog fudbala

„U početku je svima bilo neobično i čudno kada čuju da djevojčica trenira fudbal, jer su fudbal smatrali samo muškim sportom. Kasnije se sve to promijenilo, sada je to sve normalno. I presrećna sam zbog toga što se sve više djevojčica bavi fudbalom“

Odlična učenica, Ronaldo kao model

Pored fudbalskih obaveza, koje su prilično obimne, Maša je i odlična učenica podgoričke Gimnazije „Slobodan Škerović“.

„Trudim se da izvršavam sve školske obaveze, a imam veliko razumijevanje profesora i direktorice Biljane Vučurović, koji mi izlaze u susret kada imam utakmice i pripreme sa reprezentacijom“, kaže Maša.

Kao i svaka mlada sportistkinja, i Maša ima svog uzora.

„Pratim Kristijana Ronalda, dopadaju mi se njegov karakter i njegova mentalna snaga. Impresionira me načina na koji trenira, kako se hrani, odmara i šta sve preduzima da bi na utakmicama bio maksimalno spreman i da bi trajao toliko dugo“, objašnjava Maša.



Danijela Franeta, rekorderka, trener Budve i žena koja vodi naš nacionalni tim na velikim plivačkim takmičenjima

Za mene je voda život

Zamislite dijete s mora, u devetoj godini koje tek uči da pliva! I to na nagovor roditelja, jer:

„Bilo ih je nekako i sramota, obzirom da sam primorsko dijete. A kako uglavnom svako novsko dijete prolazi kroz Jadranovu školu, i ja sam. Istina, dosta kasno sam počela, naučila da plivam i prestala sa treninzima. Malo kasnije je Željka Ivičević zvala i pitala što ne dolazim, kazala je da sam dobra i da može nešto da bude od mene. I krenula sam ponovo, godinu kasnije napravila sam veliki pomak. Tadašnji trener Zuber me poveo u Italiju na kampu za najmlađe plivače, pobrala sam jugoslovenske rekorde i krenula je priča. Prvi zvaničan rekord, tadašnje Jugoslavije, sam postavila na Otvorenom prvenstvu sa 10 godina i to na 800 kraul“ - ispričala je Danijela Franeta koja predvodi crnogorske plivače od 2015. godine kada je debitovala u ulozi stručnog lica na Svjetskom prvenstvu u Kazanju.

Sa 13 godina krenuli su ozbiljniji rezultati.

- Postavila sam državne rekorde na 100 kraul i 50 delfin, proglašavana za najbolju pionirku Jugoslavije... U svim uzrasnim kategorijama sam držala državne rekorde i to od mlađih pionira...

Kupila je polako iskustvo, da bi na Svjetskom prvenstvu u Barceloni 2003. godine debitovala posljednji put u kapici tadašnje Jugoslavije.

- Onda sam bila standardna članica SICG i rekorderka u disciplinama delfin i leđno. Do 2005. sam bila u Jadranu, zatim sam prešla u Vojvodinu gdje sam ostvarila najbolje rezultate karijere, kao polufinale



Evropskog prvenstva na 50 delfin u Helsinkiju - ispričala je Franeta. Koliko su vrijedni rekordi i koliko su godinama bili daleko da se ugroze potvrđuje sljedeća priča.

- Trenutno treniram Janu Borović koja je počela da obara moje rekorde na leđima nakon 26, 27 godina. Toliko dugo su trajali rekordi - kazala je Franeta.

Ljubav prema plivanju je beskonačna, iako se u onim najranijim godinama nije pretjerano zanimala za sport. Ali, ko jednom snažno, hrabro napravi zaveslaj, rijetko kada odustaje od sporta.

Ni Danijela nije izuzetak, po-

godila je „strijela“ adrenalina i nakon aktivne karijere, ostala je vjerna plivanju. Krenula je u trenersku priču. Polako...

- Bila sam na fakultetu za „Sport i turizam“ i znala sam gdje će da ide moje usmjerenje, jer sam voljela da radim sa djecom. Da nisam ostala u plivanju, ne znam šta bih mogla drugo da radim u životu, mada, što se kaže, kada te muka naćera onda... Ali, definitivno sam se u ovoj oblasti pronasla. Imam ogromnu energiju i ljubav prema plivanju, a za mene je voda život. Iskreno, jedino ovo znam da radim.

Stigla je u Budvu. Sa tadašnjim predsjednikom, nastavlja Danijela, pokrenula je pri-

Kroz zaveslaj sve prolazi



Kako bi Danijela približila djeci i odraslima plivanje i zbog čega da se bave sportom?

- Neću se držati rečenice da je plivanje važno samo zbog zdravlja. Jer, kada uskočiš u vodu, naučiš i shvatiš da je plivanje nešto što te stvarno ispunjava, da

si sam sa sobom i da sve dobro i ono manje dobro, od sreće, ljutnje, razočaranja, možeš da iskališ... Kroz zavlesaj sve možeš da prođeš. Volim svoj sport najviše i možda nisam objektivna, ali kada uskočim u vodu sve prođe, jer je sve satkano u zaveslajima.

Da nisam ostala u plivanju, ne znam šta bih mogla drugo da radim u životu, mada, što se kaže, kada te muka naćera onda...

Dosta puta sam dobila šamar realnosti, ali rekla sam sebi - uvijek ću se davati 120 odsto. To sam ja i kada je dobro i kada nije dobro

je uvijek bio da dijete iz bazena izađe sa osmijehom. Pozitivna sam i nasmijana osoba što sam uvijek tražila u drugim ljudima, tako i u djeci. Takva me energija privlačila. Ne želim da me djeca pamte kao namćora ili kao nekoga ko je strog. Želim obostrano povjerenje, energiju... Na taj način mogu da im se predam 120 odsto. Za sada me ovaj osjećaj nije iznevjerio. Pasiju tražim, ono što i ja imam - jasna je Franeta. Svaki rad se isplati. Danijela je

Bez ljubavi, nema ništa. Djeca treba da uživaju u radu. Pored svih napornih treninga cilj mi je uvijek da dijete iz bazena izađe sa osmijehom

kao trener debitovala na Olimpijskim igrama u Tokiju. - Igre su fenomen, vrh svega. Ostaće mi urazane do kraja života. Nevjerovatan osjećaj. Na nekoliko metara od bazena gledate najbolje na svijetu kako obaraju rekorde ili se približavaju vrhunskim rezultatima.

U Japanu je predvodila Boška Radulovića i Anđelu Antunović. Nada se da će sa Milošem Milenkovićem i Jovanom Kuljačom, čiji je trener, vidjeti svijetla Pariza. - Miloš je imao šesto vrijeme na Svjetskom prvenstvu za juniora, prvo naše polufinale i naj-

bolji rezultat Crne Gore. Davanje sportu je maksimalno. Danijela kaže da je rad pokreće. - Koliko god da sam pod pritiskom, koliko god da sam umorna, a ponekad sve i ne ide lagano, mene plivanje i dalje vodi. Kažu mi moji kod kuće, kada ćeš ručnu da povučesh, da ješ se previše... E, sad dosta puta sam dobila šamar realnosti, ali rekla sam sebi - uvijek ću se davati 120 odsto. To sam ja i kada je dobro i kada nije dobro - poručila je Franeta.



Otvorena i zatvorena izložba EKO Olimpijsko putovanje

Riznica najljepših uspomena

Izložba EKO Olimpijsko putovanje svjedoči o istoriji i nasljeđu Olimpijskih igara i predstavlja trenutak velikog ponosa, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, na otvaranju izložbe koja predstavlja svojevrsni prikaz istorije crnogorskog olimpijskog puta - od 2008. godine i Pekinga, do 2021. godine i Tokija.

Prije skoro 16 godina, zastava Crne Gore prvi put se zavijorila na Olimpijskim igrama, a 20 sportista, koje je predvodio Veljko Uskoković, prodefilovalo je stadionom „Ptičje gnijezdo“. Od tada 120 djevojaka i mladića predstavljalo je Crnu Goru na Ljetnjim, a devet na Zimskim olimpijskim igrama. U Londonu 2012. godine osvojena je i prva medalja, srebrna - crnogorskih rukometašica.

Istorija je predstavljena muzejskom postavom, a posjetioci su mogli da vide olimpijske eksponate, poput baklji, simbola olimpizma i olimpijskog pokreta, sa Ljetnjih i Zimskih Igara, fotografije olimpijskih timova Crne Gore, kao i istorijsku srebrnu medalju iz Londona.

Simonović je, otvarajući izložbu, kazao da izloženi eksponati predstavljaju riznicu uspomena koje pričaju priču o posvećenosti crnogorskih sportista i sportistkinja, njihovom radu i neumornom traganju za izvrsnošću na svjetskoj sceni.

- Izrazio bih zahvalnost našem pouzdanom partneru i sponzoru, Jugopetrol EKO benzinskim stanicama, koji su naša dugogodišnja podrška na svakom našem olimpijskom putu - rekao je Simonović.

Predsjednik COK-a je istakao da je podrška te kompanije omogućila ne samo izložbu, već odigrala ključnu ulogu u promociji sportskog duha i olim-



pizma širom Crne Gore.

- Od baklji do medalja, od zvančnih uniformi do fotografija nezaboravnih trenutaka naše olimpijske istorije, ova izložba predstavlja suštinu olimpijskog pokreta - rekao je Simonović. Simonović je kazao da COK nastavlja da promoviše olimpijski duh i podržava sportiste i sportistkinje i čuva vrijednosti koje Olimpijske igre predstavljaju. Članica šampionske generacije zlatnih lavica, Katarina Bulatović, kazala je da je svojom medaljom htjela da da doprinos izložbi i omogući posjetiocima da uživo vide taj eksponat.

- Do sada je jedina, nadam se da će ubuduće naši sportisti osvo-

jiti još medalja na olimpijskim igrama. Izložba je sjajna prilika da se podsjetimo na taj istorijski uspjeh. Prilika da vidimo šta smo i koliko uradili, da se vratimo u prošlost i oživimo djelić onoga što smo proživjeli - rekla je Bulatović.

Izvršni direktor Jugopetrol AD - EKO benzinske stanice, Vaslis Panagoulou, kazao je da su u toj kompaniji ponosni što su dio otvaranja Olimpijske muzejske postavke, demonstracije sportske kompetencije Crne Gore i otpornog duha naših sportista.

- Stojeći ujedinjeno u podršci ovom poduhvatu, usklađujemo se sa našim posvećenjem razvo-

ju sportske izvrsnosti i zajednice. Ova muzejska postavka ne slavi samo medalje i memorabilije, već i odaje počast posvećenosti, strasti i trijumfima koji definišu olimpijsko i sportsko nasljeđe naše zemlje", rekao je Vaslis Panagoulou.

Naglasio je da zajedno nastavljaju uticati na snove i inspirišu buduće generacije da dosegnu veće visine.

- Čestitke Crnogorskom olimpijskom komitetu i sportistima na dosadašnjim izvanrednim dostignućima. Srećno na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Direktor direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih,

Zoran Jojić, kazao je da je sve predstavljeno na izložbi izvor ogromnog ponosa za Crnu Goru.

- To je i svjedočanstvo partnerskog odnosa Ministarstva sporta i mladih i nacionalnog olimpijskog komiteta, sa kojim zajedno neumorno radimo kako bismo našim sportistima pružili resurse i prilike koji su im potrebni za postizanje vrhunskih rezultata na međunarodnoj sceni.

Izložba predstavlja početak velikog projekta - izgradnje Olimpijske kuće u Podgorici.

- U ime Ministarstva sporta i mladih, želim da zahvalim svim sportistima koji su ponosno no-

sili zastavu naše zemlje i svakome od vas koji nam se pridružio u izgradnji boljeg sportskog okruženja u Crnoj Gori. Zajedno, krenimo na ovu izvanrednu avanturu s obnovljenim entuzijazmom, s nestrpljenjem očekujući početak Olimpijskih igara u Parizu, otvaranje Olimpijske kuće i Olimpijskog muzeja i dalje uspjehe Crne Gore na svjetskoj sportskoj sceni - rekao je Jojić.

Svečanom otvaranju prisustvovali su ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, sekretar za sport Glavnog grada Miloš Antić, sportisti i sportski radnici, čelnici nacionalnih sportskih asocijacija.



Radni doručak sa predsjednikom Crne Gore

Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, sastao se sa potpredsjednikom Vlade i ministrom sporta i mladih u Vladi Crne Gore, Dragoslavom Šćekićem, čelnim ljudima Crnogorskog olimpijskog komiteta, predvođenim predsjednikom Dušanom Simonovićem i predstavnicima osam nacionalnih sportskih saveza.

Na radnom doručku u rezidenciji na Cetinju, koji je organizovan u susret Olimpijskim

igrama u Parizu, Predsjednik je čestitao plasman onima koji su već obezbjedili učešće na najprestižnijem sportskom takmičenju, uz želju da na ljeto budu dio što brojnije crnogorske delegacije.

Učesnici sastanka su se saglasili i da je za potrebe vrhunskog sporta potrebno razvijati postojeću infrastrukturu, ali i unaprjeđivati i graditi nove sportske objekte u zemlji.

Predsjednik Crne Gore je po-



VLADA CRNE GORE

hvalio ideju o izgradnji Olimpijske kuće, Olimpijskog muzeja i Olimpijskog parka u Podgorici, napominjući da sve bitne adrese u državi treba da spoznaju finalnu vrijednost ovih projekata. Radnom doručku, pored pred-

sjednika COK-a, prisustvovali su i Bojana Popović, potpredsjednica, Igor Vušurović, generalni sekretar, Maja Peković, zamjenica generalnog sekretara i Katarina Bulatović, sportska direktorka.

Olimpijska kuća - važan korak ka ostvarenju vizije razvoja sporta u Crnoj Gori

U prostorijama Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) održan je sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i COK-a, kako bi razgovarali o razvoju sportske infrastrukture u zemlji i unaprjeđenju i izgradnji sportskih objekata koji bi zadovoljili standarde potrebne za razvoj vrhunskog sporta.

Razgovore su vodili potpredsjednik Vlade i ministar sporta i mladih, gospodin Dragoslav Šćekić, zamjenik gradonačelnice Glavnog grada, gospodin Luka Rakčević, generalni direktor direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, gospodin Bojan Paunović, i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, gospodin Dušan Simonović.

Sastanku koji je organizovao predsjednik COK-a, prisustvovali su i gospodin Vladimir Obradović i gospodin Zoran

Jojić iz Ministarstva sporta i mladih, kao i gospodin Miljan Barović i gospodin Miloš Antić, iz Glavnog grada Podgorica. Sastanak se fokusirao na zajedničku inicijativu Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i Crnogorskog olimpijskog komiteta - izgradnju Olimpijske kuće, Olimpijskog muzeja i Olimpijskog parka u Podgorici. Svi učesnici saglasili su se da je ovo veoma važan projekat i obećali da će zajednički raditi kako bi ubrzali njegovu realizaciju.

Operativno je dogovoreno da se u roku od sedam dana pripremi, od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta, projektni zadatak za izradu idejnog rješenja Olimpijske kuće, što je početni korak u realizaciji ovog obimnog projekta. Na sastanku su dogovorene i konkretne obaveze svih prisutnih.

Na sastanku su takođe razmatrati i drugi ključni elementi razvoja sportske infrastrukture,

uključujući planove za izgradnju istočne tribine Gradskog stadiona i izgradnju Atletskog stadiona, zajedno sa prijedlozima za izgradnju objekata namijenjenih tenisu i stonom tenisu. Potpredsjednik Vlade, Dragoslav Šćekić, na sastanku je rekao da „ovaj zajednički napor predstavlja ključnu prekretnicu u našem angažmanu za unaprjeđenje sportske infrastrukture u Crnoj Gori“.

„Projekat Olimpijske kuće, zajedno sa drugim planiranim objektima, ne samo da će podići sportske kapacitete naše zemlje, već će doprinijeti i ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju“, kazao je ministar Šćekić.

Zamjenik gradonačelnice, Luka Rakčević, naglasio je značaj gradske uključenosti, izjavivši: „Glavni grad jako podržava realizaciju ovih ambicioznih projekata. Zajedno, stvorimo moderne, inkluzivne prostore

koji podstiču sportsku izvrsnost i angažman zajednice. Važno je da Glavni grad dobije Olimpijsku kuću i Olimpijski muzej, stadion koji zaslužuje, ali i atletski stadion i ostale sportske objekte koji će podržati razvoj sporta u našem gradu“.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, izrazio je svoj optimizam, rekavši:

„Današnji sastanak označava početak važnog puta ka ostvarenju naše zajedničke vizije razvoja sporta u Crnoj Gori. Saradnja između vladinih entiteta, Glavnog grada i sportskih organizacija ključna je za stvaranje održivog sportskog ekosistema koji njeguje talente i inspiriše buduće generacije“.

Potpredsjednik Vlade naglasio je da u novoj Strategiji razvoja Crne Gore, između ostalog, predviđena je i izgradnja dva Nacionalna centra, jednog na sjeveru i jednog na jugu, koji će pozitivno uticati kako na oblast sporta, tako i na turizam u našoj zemlji. Ministarstvo sporta i Glavni grad su potvrdili svoju posvećenost bliskoj saradnji, prepoznajući njen značaj u osiguravanju uspješne realizacije budućih infrastrukturnih poduhvata u oblasti sporta.

Crnogorski olimpijski komitet i Ministarstvo sporta potpisali sporazum

Novo poglavlje u razvoju sporta



SAŠA MATIĆ/VLADA CRNE GORE

Značajan korak je napravljen u razvoju sportskih inicijativa u Crnoj Gori potpisivanjem sporazuma o saradnji između Ministarstva sporta i mladih i Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Sporazum, koji su potpisali Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar sporta i mladih, i Dušan Simonović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, ima za cilj unaprjeđenje zajedničkih napora u promovisanju sporta, fizičke aktivnosti i angažovanja mladih.

Sporazum posebno predviđa saradnju na međunarod-

nim projektima, pogotovu onim finansiranim od strane Evropske unije, sa fokusom na izgradnju kapaciteta u sportskim organizacijama i promovisanje inkluzivnog učešća u sportu na svim nivoima. Ministarstvo i COK su se obavezali na razvijanje zajedničkih projekata koji će ne samo poboljšati oblast sporta izgradnjom kapaciteta, već i promovisati učešće u sportu i razvoj talenata širom zemlje.

Ministarstvo i COK će zajedno predstavljati Crnu Goru na međunarodnim sportskim forumima, konferencijama i događajima, čime će se po-

movisati sportska diplomatija i unaprijediti međunarodni sportski ugled Crne Gore. Saradnja se predviđa i u istraživačkim aktivnostima u vezi sa razvojem sporta i mladih radi unaprjeđenja politika zasnovanih na dokazima i sprovođenju programa.

Osim toga, sporazum uključuje odredbe za organizovanje programa obuke, radionica i seminara usmjerenih na unaprjeđenje sposobnosti sportskih organizacija i trenera. Ova inicijativa predstavlja zajednički napor da se sport iskorišti kao sredstvo za osnaživanje mladih Crne Gore i unaprje-

đenje olimpijskih vrijednosti, poput solidarnosti i zajedništva u okviru sporta.

Saradnja je svjedočanstvo zajedničke vizije obje strane za snaženje sportske kulture u Crnoj Gori koja se usklađuje sa olimpijskim vrijednostima izvrsnosti, prijateljstva i poštovanja. Ministarstvo sporta i mladih i Crnogorski olimpijski komitet imaju odličnu saradnju, a ovaj sporazum će donijeti značajne benefite sportskoj zajednici, pružajući mogućnosti sportistkinjama i sportistima da napreduju i da se Crna Gora istakne na međunarodnoj sportskoj sceni.

Zaštita zdravlja sportistkinja

With the support of



Crnogorski olimpijski komitet, u saradnji sa klinikom „Konzilijum“, koji predstavlja dr Nela Eraković, portalom Sportfem i Ksenijom Popović, performans trenerom, koja se primarno bavi radom sa sportistima, pokrenuo je ambiciozan projekat fokusiran na podizanje svijesti i zaštitu zdravlja sportistkinja.

Podržana od strane Olimpijske solidarnosti, ova inicijativa ima za cilj da poboljša zdravlje i dobrobit sportistkinja u Crnoj Gori. Prepoznajući jedinstvene zdravstvene izazove sa kojima se suočavaju sportistkinje, projekat teži da uspostavi medicinski tim posvećen rješavanju ovih specifičnih potreba. Sportistkinje se suočavaju sa jedinstvenim zdravstvenim

problemima, uključujući menstrualne nepravilnosti, poremećaje u ishrani, nisku gustinu kostiju i posebne vrste povreda. Tradicionalni medicinski pristup često zanemaruje razlike, tretirajući sportistkinje na isti način kao što tretira njihove muške kolege. Stoga se ovaj projekat fokusira na promjenu ove perspektive, ističući važnost prepoznavanja i liječenja jedinstvenih fizioloških i psiholoških izazova sa kojima se suočavaju sportistkinje.

U saradnji sa stručnjacima sa Harvard medicinske škole i Dječje bolnice u Bostonu, projekat će razviti sveobuhvatne medicinske protokole za preglede i liječenje sportistkinja u svim uzrastima i životnim

ciklusima. Ovi protokoli će naglasiti anatomske i fiziološke razlike između polova, poboljšavajući efikasnost zdravstvenih usluga u Crnoj Gori. Cilj je svakako i edukacija medicinskih stručnjaka, sportista i sportistkinja, trenera i sportskih organizacija o jedinstvenim zdravstvenim potrebama sportistkinja. Ova inicijativa također ima za cilj da razbije uobičajene zablude o ženskom zdravlju u sportu.

U fazi je i izrada veb portala, kao centralne tačke za informacije, koji će sadržati širok spektar tema uključujući specifične zdravstvene potrebe, fizičko zdravlje i prevenciju povreda, reproduktivno, menstrualno i hormonsko zdravlje, ishranu, mentalno zdravlje, anemiju, zdravlje mišića i kostiju, informacije u vezi sa zdravljem žena različitih životnih dobi, i stvaranja bezbjednog sportskog okruženja. Ovo je pionirska inicijativa u Crnoj Gori, koja će preoblikovati odnos i razumijevanje zdravlja žena, fokusirajući se na prilagođenu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i stvaranje podržavajućeg okruženja. Ovaj holistički pristup otvara put za novu eru u sportskoj medicini, koja priznaje i adresira jedinstvene izazove sa kojima se suočavaju sportistkinje.

COK i CANU zaključili Sporazum o saradnji

Zajedničkim snagama u misiji



ŽELJKO JANKOVIĆ / CANU

Polazeći od zajedničkih interesa za unaprjeđenje sporta i nacionalnih sportskih interesa u skladu sa potrebama razvoja Crne Gore, i u cilju afirmacije olimpijskih vrijednosti, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Crnogorski olimpijski komitet zaključili su Sporazum o saradnji.

Sporazum su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti potpisali predsjednik CANU akademik Dragan K. Vukčević i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Crnogorski olimpijski komitet ovim sporazu-

mom utvrđuju zajednički interes za saradnju koja se odnosi na: - unaprjeđenje znanja i naučno-istraživačkih i razvojnih kapaciteta crnogorskog sporta; - rad na Enciklopediji Crne Gore i drugim leksikografskim projektima, kao i publikacijama u oblasti sporta; - održavanje zajedničkih temat-

skih skupova, okruglih stolova i tribina; - organizaciju izložbi i drugih aktivnosti od značaja za ostvarivanje javnog interesa u sportu. Za praćenje ostvarivanja poslova i zadataka u okviru ovog sporazuma obrazuje se Koordinacioni odbor od četiri člana. Potpisivanju Sporazuma prisu-

stvovali su i Igor Vušurović, generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, Maja Peković, zamjenica generalnog sekretara COK-a, Predrag Marsenić, izvršni direktor COK-a, Novak Vukadinović, načelnik Službe CANU i Ana Minić, samostalna savjetnica u Predsjedništvu CANU.

Nastavljena saradnja sa „FITREVOLUTION“

Nakon uspješne godine saradnje, COK i Dijagnostički centar „FITREVOLUTION“ iz Nikšića najavili su nastavak svog partnerstva.

Ova trajna saradnja označava neprekidnu posvećenost razvoju programa za individualne sportiste koji teže da se takmiče na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Centralni dio ovog partnerstva je posvećenost pružanju sveobuhvatnog niza procjena i prilagođenih trening programa za

sportistkinje i sportiste u Crnoj Gori, uključujući analizu tjelesnog sastava, testove pokretljivosti i napredno metaboličko testiranje, razvoj personalizovanih planova ishrane, posebno dizajnirane kondicione treninge, usmjerene na poboljšanje ključnih područja poput snage, fleksibilnosti, agilnosti i izdržljivosti. Jedinstven aspekt programa je stvaranje sveobuhvatnih psiholoških profila za sportistkinje i sportiste, fokusirajući se na trening mentalne snage,

upravljanje stresom i izgradnju otpornosti, što je ključno za takmičarski uspjeh.

Prošle godine, ovo partnerstvo omogućilo je i profesionalni razvoj za preko 40 crnogorskih trenera, u cilju poboljšanja vještina u kondicionoj pripremi, rehabilitaciji i ishrani.

Zahvaljujući posvećenosti tima dijagnostičkog centra iz Nikšića, Crna Gora je po prvi put bila domaćin renomiranog programa sertifikacije u fitnessu, koji je podržan od strane Crnogor-

skog olimpijskog komiteta.

Ova inicijativa predstavlja ključni korak u podizanju nacionalnih programa fitnesa i sportskog treninga na međunarodne standarde. Program je vodio renomirani edukator MBSC-a Kevin Carr, uz asistenciju Damira Laštre. Ovaj program predstavlja značajan napredak u poboljšanju kompetencija crnogorskih kondicionih trenera.

Značajno proširenje saradnje predstavlja i projekat „Exer-

Safe“, razvijen u partnerstvu s organizacijama iz EU. Ova inicijativa ima za cilj stvaranje sigurnog i inkluzivnog sportskog okruženja za žene u Crnoj Gori, adresirajući specifične barijere učešća žena u sportu.

Ključne komponente ExerSafe projekta uključuju:

- Analiziranje potreba žena u pogledu sigurnosti u sportskim okruženjima.

- Obučavanje profesionalaca u sportu i fitnessu kako bi stvorili rodno-senzitivna okruženja.



- Implementaciju smjernica za rodnu ravnopravnost i mjere protiv zlostavljanja u sport-

skim sredinama.

- Promovisanje učešća žena u sportu kroz obrazovne i aktiv-

nosti izgradnje samopouzdanja.

- Evaluaciju efikasnosti ovih strategija u stvarnim uslovima.

Pokrenuta inicijativa

Olimpizam u školama

Crnogorski olimpijski komitet uputio je inicijativu Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija za uvođenje olimpijskog obrazovnog programa - OVEP - u osnovne škole u Crnoj Gori.

OVEP je razvijen od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), koji se odnosi na edukaciju o olimpijskim vrijednostima i promociju zdravih stilova života za djecu školskog uzrasta, a koji se već uspješno primjenjuje u mnogim zemljama širom svijeta. Ovaj program predstavlja jedinstvenu priliku za unapređenje obrazovanja u Crnoj Gori i ima za cilj da podstakne razvoj pozitivnih vrijednosti kod učenika i učenica, kao što su prijateljstvo, poštovanje, jednakost, tolerancija, solidarnost, kultura mira, fer-plej i mnoge druge etičke i društvene vrijednosti koje su osnova Olimpijskog pokreta.

Primjenom ovog programa, djeca školskog uzrasta će biti u prilici da se upoznaju sa istorijom Olimpijskih igara, olimpijskim simbolima i olimpijskom himnom, kao i sa značajem sporta i fizičke aktivnosti za



zdrav život. Osim toga, program će učenicima pružiti mogućnost da se upoznaju sa značajnim sportistima i njihovim dostignućima, kao i sa humanitarnim i volonterskim aktivnostima u Olimpijskom pokretu. OVEP se može sprovoditi kroz različite aktivnosti, uključujući igre, zadatke, diskusije i projekte. Program se takođe može kombinovati sa redovnom nastavom, kao što su časovi istorije, matematike, jezika i drugih predmeta.

Osnovna ideja programa je olimpijska ideja da „učenje uključuje cijelo tijelo, a ne samo um“. OVEP koristi tradicije olimpijskog sporta i pozitivne

sportske vrijednosti kao kontekst za podučavanje životnih vještina, vrijednosti i dugoročnog učešća u sportu radi zdravog načina života.


Program ima za cilj da stvori održivu platformu za promociju zdravih stilova života, društvene inkluzije, rodne ravnopravnosti, fizičke i akademske pismenosti i obnove lokalnih zajednica.

Uvođenje OVEP-a u školski program će omogućiti da se obrazovanje u Crnoj Gori usmjeri na razvoj moralnih vrijednosti, kulture mira i tolerancije, kao i na promociju zdravog načina života. Osim toga, program će pomoći učenicima da razviju

sportski duh, timski rad i osjećaj društvene odgovornosti.

OVEP program uspješno je implementiran u mnogim zemljama širom svijeta, uključujući i nekoliko zemalja u regionu.

Uz podršku Olimpijske solidarnosti, Crnogorski olimpijski komitet je već obezbijedio prevod materijala za OVEP program na crnogorski jezik, kao i sredstva za obuku nastavnika za implementaciju ovog programa. Projekat bi mogao da se sprovodi fazno, a uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, pilot projekat bi već mogao početi od naredne školske godine.



OLYMPIC VALUES EDUCATION PROGRAMME

Sporazum između Crnogorskog olimpijskog komiteta i Univerziteta Donja Gorica

Sport je snažan alat za društveni i lični razvoj

U okviru kontinuiranih napora da se unaprijedi obrazovanje i profesionalni razvoj sportista u Crnoj Gori, Crnogorski olimpijski komitet i Univerzitet Donja Gorica potpisali su sporazum koji predstavlja prekretnicu u saradnji između akademske zajednice i sportskog sektora, stvarajući novu eru mogućnosti za sportiste i stručnjake u sportu.

Cilj ovog sporazuma je da se olakša i produbi saradnja u svim oblastima obrazovanja vezanim za sport, uključujući realizaciju nacionalnih i međunarodnih projekata, kao i promociju obrazovanja u sportu i podršku dualnim karijerama sportista. Poseban naglasak je stavljen na edukaciju studenata i sportista iz seniorskih prvoligaških ekipa i reprezentacija.

Inicijativa je još značajnija uzimajući u obzir da su, pored



COK-a, sporazumi potpisani i sa Košarkaškim savezom, Rukometnim savezom, Odbojkaškim savezom, Karate savezom, Džudo savezom, ŽRK Budućnost Bemaks, RK Lovćen i OK Budućnost. U okviru ovih sporazuma,

UDG obezbjeđuje ukupno 40 stipendija za profesionalne sportiste iz navedenih saveza, odnosno klubova.

Ovaj sporazum ne samo da simbolizuje posvećenost Crne Gore razvoju sporta i obrazovanja, već i podstiče mlade

sportiste da uravnoteže svoje sportske i akademske ambicije. To je jasan pokazatelj kako sport može biti snažan alat za društveni i lični razvoj, te kako može doprinijeti stvaranju bolje budućnosti za mlade u Crnoj Gori.

U Briselu o zdravijem, sigurnijem i ravnopravnijem sportskom okruženju

Radionice u vezi sa zaštitom u sportu i zdravljem sportistkinja održane su od 6. do 8. marta u Briselu.

Događaj su organizovali Evropski olimpijski komiteti (EOK), EOK EU kancelarija i Olimpijski komitet Belgije, s predstavnicima Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), Olimpijske solidarnosti, The Well HQ i Instituta Thomas More koji su vodili radionice i prezentacije.

Događaju su prisustvovali predstavnici 24 evropska na-



cionalna olimpijska komiteta, a završen je na Međunarodni dan žena. Radionice su bile usmjerene na poboljšanje razumijevanja obaveza NOK-ova i rada na rodnoj rav-

nopravnosti. U petak je održana i završna konferencija GAMESprojekta, koji je bio fokusiran na poboljšanje rodne ravnopravnosti na rukovodećim pozicijama u

nacionalnim olimpijskim komitetima.

Predstavnica COK-a, Maja Peković, učestvovala je na panel diskusijama, fokusiranim na različite inicijative koje sprovode crnogorski i austrijski nacionalni olimpijski komiteti i narednim koracima za EOK, u skladu sa Strateškom agendom do 2030. godine, a predstavila je i preporuke za „EOC Safeguarding Framework“, koje je izradila međukomisijona radna grupa EOK-a, kojom je predsjedavala.

Sprečavanje manipulacija na sportskim takmičenjima

Manipulacije na sportskim takmičenjima odnose se na namjerne, nezakonite radnje usmjerene na promjenu ishoda sportskih događaja.

Ovaj problem, koji nastaje zbog sve veće popularnosti sportskog kladjenja, globalni je izazov i zahtijeva posebnu pažnju u Crnoj Gori. Prepoznajući ozbiljnost ovog problema, Crnogorski olimpijski komitet teži uspostavljanju mehanizama za sprječavanje ovih manipulacija, usklađujući ih s preporukama Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) i Konvencije Savjeta Evrope o manipulaciji sportskih takmičenja (Makolinska konvencija).

MOK identifikuje manipulacije u sportu kao značajan problem i pokrenuo je razne mjere za borbu protiv njih. MOK-ova Jedinica za borbu protiv manipulacija razvila je nekoliko preporuka i akcija za sportske organizacije i države kako bi ublažila ovu prijetnju. To uključuje programe obuke, podizanje svijesti, te promociju razmjene informacija i saradnje među sportskim organizacijama i državama.

Slično tome, Savjet Evrope, prepoznajući važnost sprječavanja manipulacija u sportu, razvio je Makolinsku konvenciju, usvojenu u decembru 2014. Ova Konvencija ima za cilj uspostavljanje međunarodne saradnje u borbi protiv manipulacija u sportu, uključujući mjere prevencije, otkrivanja i kažnjavanja.

Crnogorski olimpijski komitet (COK) preuzeo je vodeću ulogu u borbi protiv manipulacija u sportu u skladu s ovim globalnim naporima. Značajan korak je saradnja s jednim od najvećih priređivača igara na sreću u regionu, AdmiralBET.



Ovo partnerstvo je ključno iz nekoliko razloga:

- AdmiralBET, svojim bogatim iskustvom u industriji kladjenja, donosi dragocjene uvide u obrasce kladjenja i anomalije koje bi mogle ukazivati na manipulativne aktivnosti.

- Zajednički programi između COK-a i AdmiralBET-a će se fokusirati na edukaciju sportista, trenera i zvaničnika o rizicima manipulacije i važnosti očuvanja integriteta u sportu.

- Korištenje tehnologije i stručnosti AdmiralBET-a poboljšaće praćenje aktivnosti kladjenja vezanih za sportske događaje u Crnoj Gori, omogućavajući rano otkrivanje sumnjivih obrazaca.

Iako je često percepcija da je manipulacija na sportskim

takmičenjima podržana od strane industrije sportskog kladjenja, važno je razumjeti da je upravo suprotno - sportskim kladionicama je ključno da nema namještanja kako bi osigurali fer i nepredvidiv ishod igre, što je temelj njihovog poslovanja. Kladionice, poput AdmiralBET-a, aktivno rade na prevenciji manipulacija jer njihov uspjeh zavisi od integriteta i nepredvidivosti sportskih događaja.

COK će u narednom periodu nastaviti da osigurava da sve sportske organizacije u Crnoj Gori implementiraju politike protiv manipulacija u sportu. To uključuje uspostavljanje odjeljenja usmjerenih na sprječavanje manipulacija i razvoj kodeksa ponašanja za nacionalne sportske saveze.

Još jedna značajna inicijativa je uspostavljanje Nacionalne agencije za zaštitu integrite-

ta sporta u Crnoj Gori, što je predloženo u nacrtu Nacionalne strategije za razvoj sporta do 2028. godine. Ova agencija bi pratila sportske aktivnosti, prijavljivala sumnjive aktivnosti, sprovodila istrage i u tom kontekstu pomogla sportskim organizacijama da se izbore sa ovim problemom i povratila povjerenje javnosti u regularnost takmičenja.

Proaktivni pristup COK-a, posebno partnerstvo s AdmiralBET-om, je i inovativan korak u zaštiti integriteta sporta u Crnoj Gori.

Ova saradnja i uspostavljanje Nacionalne agencije za integritet u sportu pozicioniraće Crnu Goru kao lidera u borbi protiv manipulacija u sportu i pokazati posvećenost stvaranju pravednog, transparentnog i sportskog okruženja oslobođenog od svih oblika korupcije.

Coaching plus projekat

Važan poduhvat za unaprjeđenje sporta

CoachingPlus, projekat koji je krajem marta predstavljen u Podgorici, izuzetno je važan poduhvat za unaprjeđenje crnogorskog sporta.

Projekat je fokusiran na istraživanje i edukaciju o metodama pozitivnog pristupa treniranju, s ciljem sprječavanja odustajanja od sporta ili isključivanja iz bilo kojeg razloga.

Projektom, koji se realizuje u okviru programa Erasmus+ Sport, koordinira Crnogorski olimpijski komitet (COK) u saradnji sa partnerima: Sport Innovation Hub iz Španije, Univerzitetom G. d'Annunzio Chieti-Pescara iz Italije i Centrom za afirmaciju sporta i mladih (CAMS).

Cilj projekta je promovisanje novih metoda treninga koje će učiniti sportske aktivnosti i sportsko okruženje inkluzivnijim za mlade iz svih društvenih sredina, te poboljšati kvalitet treninga, koristeći pozitivnu metodologiju koja može spriječiti odustajanje i smanjiti prepreke za bavljenje sportom.

Projekat CoachingPlus je jedan od svega pet projekata koji su finansirani kroz prošlogodišnji Erasmus+ poziv Podizanje kapaciteta u oblasti sporta.

Projekat posebno obraća pažnju na manjinske grupe, ugrožene grupe i ljude koji su u riziku od društvene isključenosti. Cilj je inkluzija i stvaranje prilika za sve mlade da se aktivno uključe u sportske aktivnosti. Projektom će biti obuhvaćena i analiza potreba crnogorskih trenera i sportista, te će se definisati obrazovni program zasnovan na dokazima koji adresira potrebe crnogorskih sportskih trenera.



U sklopu projekta, biće organizovan i Mentorski kamp za sport i mlade, koji će nadgledati Centar za afirmaciju sporta i mladih - CAMS.

Partnerske organizacije i treneri sertifikovani kroz obuku zajedno će definisati raspored i aktivnosti tokom trajanja kamp-a, uključujući različite sportske i edukativne aktivnosti.

Ovaj projekat će pružiti trenerima mladih sportista inova-

tivnu metodologiju treninga fokusiranu na pedagogiju, nediskriminaciju, inkluziju, uzorne oblike ponašanja i mentorstvo, što može učiniti sportsko iskustvo ugodnijim za sve sportiste.

Predstavljanju je prisustvovao veliki broj predstavnika crnogorskih nacionalnih saveza, kao i Vladimir Obradović, državni sekretar u Ministarstvu sporta i mladih, predstavnici

Ministarstva i Miloš Antić, iz Sekretarijata za sport Glavnog grada Podgorica.

Članovi Konzorcijuma posjetili su i Crnogorski olimpijski komitet, gdje su sa predsjednikom, Dušanom Simonovićem, razgovarali o ovom, ali i budućim zajedničkim projektima, sa fokusom na projekte koji se tiču zaštite mentalnog zdravlja sportista i sportistkinja.

Budi i ti dio
Olimpijske mreže
Crne Gore

1.me



1one
Računaj na nas!



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE



Women4Sport

Women4Sport je još jedan značajan projekat sufinansiran od strane Evropske unije. Ovaj projekat promovise rodnu ravnopravnost na ključnim upravljačkim pozicijama unutar nacionalnih olimpijskih komiteta Zapadnog Balkana. Bavi se strukturalnim promjenama u upravljanju, razumijevanjem kulturnih barijera i podstiče saradnju sa nacionalnim savezima kako bi se stvorile održive promjene. Takođe uključuje razvoj strategija za poboljšanje statusa žena u procesima upravljanja i implementaciju ovih strategija u operativne planove nacionalnih olimpijskih komiteta.



ma upravljanja i implementaciju ovih strategija u operativne planove nacionalnih olimpijskih komiteta.

Sport kao vrijednost

SPORTS AS VALUE

Projekat „Sport kao vrijednost“, takođe je u drugoj godini implementacije. Koordinator projekta je ENGSO, a partneri su nacionalni olimpijski komiteti Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, organizacije OPES (Italija), EAS (Malta)

i Konfederacija sporta (Portugal) i Univerzitet u Prištini. Ovaj projekat ima za cilj da integriše pozitivne vrijednosti u osnovne sportske prakse na strukturiran, dinamičan i sistematičan način. Rezultat će biti razvoj smjernica za strukturi-

ranje zajedničkih akcija u različitim zemljama, sa fokusom na održivost u društvenom, ekološkom i ekonomskom smislu. Prva od četiri zajedničke aktivnosti biće sprovedena u Crnoj Gori, u junu ove godine, za preko 80 učesnika.

Erasmus + projekti Crnogorskog Olimpijskog komiteta

Posvećenost za napredak sporta

Crnogorski olimpijski komitet (COK), uz podršku Evropske unije kroz Erasmus+ pozive za izgradnju kapaciteta u oblasti sporta, aktivno promovise razvoj i integraciju sporta u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana. COK trenutno učestvuje u četiri inicijative koje su ključne za napredak u sportskoj administraciji, obukama za sportske trenere, promociju rodne ravnopravnosti i promociju sportskih vrijednosti na osnovnom nivou.

U prošlogodišnjem Erasmus+ pozivu za izgradnju kapaciteta, od ukupno 5 odobrenih projekata, COK učestvuje u dva – u jednom kao koordinator, a u drugom kao partner.

Ovi projekti pokazuju posvećenost COK-a da iskoristi međunarodnu saradnju za napredak sporta, razvoj vještina i društvenih vrijednosti.

S2ABC kursevi za sportsku administraciju

S2ABC kursevi za sportsku administraciju je 24-mjesečni projekat koji je sada u drugoj godini implementacije, i u kojem je već u prvoj godini učestvovalo šest sportskih administratora iz Crne Gore koji su diplomirali na naprednom evropskom kursu. Pored toga, osam novih učesnika započelo je standardni kurs dizajniran da poboljša vještine sportskih administratora, buduću zapošljivost i lični razvoj kroz inovativnu obuku. Partneri u ovom projektu uključuju Evropski opservatorijum za sport i zapošljavanje (EOSE), nacionalne olimpijske komitete iz Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Univerziteta u Tirani i univerzitet iz Belgije. Projekat ima za cilj da iskoristi puni potencijal sportskog sektora poboljšanjem administrativnih vještina i jačanjem organizacija unutar regiona Zapadnog Balkana.



Marija Popović, Udruženje sportskih administratora Crne Gore

„Fokus programa na upravljanje projektima i finansijama, kao i prilika da učimo od sportskih administratora širom Evrope, veoma su doprinijeli mom profesional-

nom rastu. Ovo iskustvo nije samo koristilo meni, već je imalo i lančani efekat na sve koji su učestvovali u kursu, omogućavajući nam da izgradimo jače, efikasnije i

efektivnije operativne strategije. Nadam se da ću zahvaljujući ovim znanjima pokrenuti novi talas i u svojoj organizaciji napraviti dobar tim za rad na projektima“.

Tanja Dukić, Karate savez Crne Gore

„Evropski S2ABC napredni kurs S2ABC bio je veoma značajan i koristan za mene. Učenje o upravljanju finansijama i ljudskim resursima direktno je uticalo na moj rad u Karate savezu Crne Gore. Struktura kursa, uključujući online module i međunarodne posjete, pružila je sveobuhvatno iskustvo učenja.

Saradnja s kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana i zemalja EU inspirisala je i dovela do nekoliko inovativnih ideja za našu organizaciju“.

Katarina Vukićević, Teqball savez Crne Gore

„Učešće u S2ABC kursu bilo je prekretnica u mojoj profesionalnoj karijeri. Uvidi dobijeni u upravljanju projektima bili su posebno uticajni, omogućujući mi da implementiram efikasnije i inovativnije strategije unutar Teqball saveza Crne Gore. Međukulturalne interakcije i izgradnja mreže sa drugim sportskim administratorima iz Zapadnog Balkana i EU bile su jedinstven aspekt ovog programa, podstičući duh saradnje koji prevazilazi granice“.

Kristina Perović Mijatović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

„S2ABC kurs bio je obogaćujuće iskustvo, kako lično tako i profesionalno. Kao članu Fakulteta, kurs mi je ne samo unaprijedio razumijevanje sportske administracije, već mi je i omogućio da obnovim znanje i prakse koje se već sprovode u našem akademskom ambijentu. Saradnja sa raznolikom grupom administratora i razmjena iskustava proširila je moju perspektivu i nesumnjivo će koristiti našim studentima“.

Ana Milačić, Ministarstvo sporta i mladih

„S2ABC napredni kurs bio je transformativno iskustvo za mene. Kombinacija online i offline obuke, posebno u oblastima kao što su upravljanje projektima i finansije, značajno je unaprijedila moje administrativne vještine. Ovaj kurs nije samo proširio moje znanje, već mi je i omogućio da se povežem s kolegama širom Zapadnog Balkana i EU. Saradnja i razmjena ideja su neprocjenjiva mogućnost koju je obezbijedilo učestvovanje na ovom kursu, jer su ojačali moju sposobnost da doprinesem sportskom sektoru u našoj zemlji“.

Danilo Medojević, Ministarstvo sporta i mladih

„Napredni S2ABC kurs, koji je bio fokusiran na projektni menadžment, ljudske resurse i finansije, opremio me je bitnim vještinama potrebnim u današnjem pejzažu sportske administracije. Mogućnost rada sa administrativnim osobljem iz različitih zemalja bila je nevjerojatno iskustvo, jer mi je ponudila nove perspektive koje sam integrisao u svoj rad“.



ERSTE 
Bank

#vjerujusebe

[erstebank.me](https://www.erstebank.me)

EKO



Upaljen olimpijski plamen

Plamen koji će gorjeti na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu, upaljen je u drevnoj Olimpiji u južnoj Grčkoj. Hiljade gledalaca ispunile su Olimpiju usred srušenih zidova i sportskih terena na kojima

jima su se održavale drevne Igre od 776. godine prije nove ere do 393. godine.

Prvi će nositi baklju grčki veslač Stefanos Duskos, osvajač zlatne medalje iz Tokija, a zatim će baklju preuzeti francuska plivačica Lora Manadu, trostruka osvajačica medalja iz Atine 2004. godine.

Plamen će putovati iz luke Pirej na francuskom jedrenjaku sa tri jarbola Belemu, a plamen bi trebalo da stigne u luku Marsej 8. maja.

Surfovanje na Tahitiju

Tahiti će biti domaćin takmičenja u surfovanju na OI. Kada takmičenje počne na 15.700 kilometara od Pariza - biće oboren rekord za najudaljeniji događaj za medalju na Olimpijskim igrama.



Maraton za sve

Maraton masovnog učešća biće otvoren za sportiste amatere i održaće se istog dana kada i elitni događaj. „Javni“ maraton

ne bi počeo u isto vrijeme kada i elitno takmičenje, ali će sportisti trčati na istoj stazi i pod istim uslovima kao i učesnici Igara.

Olimpijski debi brejka

Planirano je da program Olimpijskih igara uključuje 32 sporta koji će obuhvatiti 329 događaja; među ovim sportovima je brejk, koji će debitovati na

Olimpijskim igrama.

Brejk je takmičarski oblik brejkdensa koji uključuje rad nogu i atletske pokrete poput okretanja leđa ili glave. Sportisti se ocjenjuju na osnovu brojnih kriterijuma tokom svojih rutina, uključujući tehničku vještinu, kreativnost, stil, brzinu, snagu, ritam i agilnost.

Igre ljubavi - sve što Pariz može da ponudi

U Parizu, gradu ljubavi - sa svim ograničenjima iz ere pandemije - domaćin 33. Olimpijskih igara ponovo podstiče ljubav među sportistima. Olimpijski čelnici se nadaju da svijet podijeljen koronavirusom i ratnim sukobima može biti ujedinjen ponovo, a kondomi i kartoni su samo neka od sredstava koja će poslužiti toj namjeni. Britanski „Sky“ je jedan od medija koji je pet mjeseci prije otvaranja Igara dobio priliku da obavi „inspekciju“ Olimpijskog sela koje će u julu dočekati preko 9.000 sportista.

Novinari su u smještajnim kapacitetima zatekli iznenađujuće okvire kreveta - od kartona. Dovoljno su, međutim, čvrsti, da izdrži 250 kg težine nekog olimpijca - ili olimpijaca. U Olimpijskom selu će, naime,

biti dostupno 300.000 kondoma - dovoljno da svaki „stanovnik“ za vrijeme Igara ima po dva na dan.

Miješanje među nacijama ponovo je ohrabreno stvaranjem takozvanog Seoskog kluba, nakon naredbi o socijalnom distanciranju na prethodnim Olimpijskim igrama u Tokiju održanim 2021. i zabrane intimnosti od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

„Druženje među sportistima je suština postojanja Olimpijskog sela“, rekao je za „Sky News“ Loren Mišo, direktor sela.

„Radeći sa komisijom sportista, željeli smo da stvorimo mjesto na kojima će se sportisti osjećati veoma udobno“.

I dok je tipična francuska hrana van jelovnika u selu, mnogo toga će biti urađeno kako bi se



osiguralo da sportisti imaju kvalitetnu ishranu.

„Nema šampanjca u selu, naravno, ali šampanjac možete da imate gdje god poželite u Parizu“, dodao je Mišo.

„Imaćemo više od 350 metara švedskog stola, sa svjetskom hranom... i siguran sam da će sportisti biti veoma srećni što će u ponuditi biti i neki francuski specijaliteti.

„Ali, raznolikost ishrane je jedan od uslova da odgovorimo na sve potrebe sportista“.

Olimpijsko selo je najskuplji olimpijski projekat vrijedan oko dvije milijarde eura. Uglavnom ga finansiraju investitori u nekretnine.

Oko 650 miliona eura javnih sredstava iskorišćeno je i za

izradu projekta koji je izgrađen u oblasti Sen Deni, u blizini Stad de Fransa.

Selo je veličine 70 fudbalskih terena, podijeljeno rijekom Senom, ali i spojeno mostom koji povezuje smještajne blokove.

I za Međunarodni olimpijski komitet (MOK), dakle ne samo za organizatore, bilo je važno da se izbjegnu projekti takozvanih „bijelih slonova“ - objekti koji ne bi imali namjenu nakon završetka Igara.

Zato će Pariz 2024. raditi kao London 2012. - sa infrastrukturom izgrađenom za Olimpijske igre koja će imati trajno nasljeđe. „Radi se o odgovornim Igrama. Šta to znači? Ne previše složene Igre, ne previše skupe Igre. To je vrlo važno, jer moramo biti

svjesni troškova u današnjem svijetu“, kazao je član MOK-a Pjer-Olivije Bekers-Vižo, predsjedavajući olimpijske komisije za koordinaciju Igara u Parizu. „Ovo je projekat u kojem je 95% objekata već izgrađeno, ili će biti privremenog karaktera. Pariz je, dakle, sam po sebi morao da izgradi vrlo ograničen broj objekata, koje će nakon Igara biti korisne regionu“, dodao je on. Još uvijek postoje mali znakovi širom Pariza da Igre dolaze - najvidljiviji pokazatelji su instalirane dodatne CCTV kamere. Bile su potrebne i promjene zakona kako bi se omogućilo korištenje dodatnih video nadzora za identifikaciju potencijalnih sigurnosnih prijetnji pojačanim usred rata između

Izraela i Hamasa u Gazi i ruske invazije na Ukrajinu.

Ali, organizatori su i dalje odlučni da same događaje dovedu u srce Pariza.

Ceremonija otvaranja biće upriličena na rijeci Seni, sa sportistima koji će defilovati u flotama čamaca, iako je prijetnja od terorizma ograničila dostupnost ulaznica za gledaoce.

Urbani sportovi, uključujući brejkdensing, BMX slobodnog stila i skejtboard, biće održani na trgu Konkord, na kraju i na Jeli-sejskim poljima.

A najpoznatije mjesto u gradu - Ajfelov toranj - činiće zadivljujuće okruženje za odbojku na pijesku.

Svi ovi detalji su dobrodošli kao izazov nakon što je navijačima tokom 2021. bio zabranjen ulazak u dvorane u Tokiju zbog pandemije, dok Rio se 2016. borio da privuče ljubitelje sporta. Publika bi trebalo da se potpuno vrati na olimpijsku scenu prvi put od Londona 2012. godine, a najviše karata izvan Francuske prodato je navijačima u Britaniji.

„Uz malo dobre volje svih - počevši od organizatora, kao i svih članova olimpijske zajednice - suočavamo sa izazovima i dolazimo do rešenja. Ono što svi želimo jeste zajedništvo, mir i slavlje najboljih sportista“, kazao je izvršni direktor Olimpijskih igara Kristof Dubi.

Olimpijske medalje

Spoj tradicionalnog i modernog

Organizatori Olimpijskih igara u Parizu predstavili su medalje koje će predstojećeg ljeta pripasti najboljim akterima planetarno najvećeg sportskog događaja.

Medalje, kako se očekivalo, kako uostalom i dolikuje - bujaju od autentičnosti.

Svako odličje biće ukrašeno originalnim komadom gvožđa „skinutog“ sa Ajfelovog tornja, poznate turističke atrakcije i apsolutnog simbola Pariza.

Gvožđe će u vidu šestougaonog žetona biti utisnuto u svakoj od medalja - zlatnoj, srebrnoj i bronzanoj.

Zašto šestougaoni žeton? Zato što je to geometrijski oblik koji simbolizuje Francusku.

„Olimpijske igre biće prilika da za sportiste da sa sobom ponesu djelić naše zemlje i našeg glavnog grada“, kazao je Tijeri Rebul, kreativni direktor Olimpijskih igara u Parizu 2024. Ajfelov toranj nosi ime Gistava

Ajfela - njegova kompanija je davne 1887. projektovala toranj i izgradila ga do 1889, za Svjetsku izložbu kao apsolutni omaž stogodišnjici čuvene Francuske revolucije.

„Ajfelova kula je simbol Pariza i Francuske i teško da ste mogli pronaći nešto autentičnije. Djelovi zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, i to centralni dijelovi, biće ujedno i dijelovi Ajfelovog tornja, uzeti sa gvozdenih nosača i drugih dijelova kule koji



su godinama mijenjani tokom rekonstrukcija“, dodao je Tijeri Rebul.

Zanimljivo da se stari metal sa kule, nakon rekonstrukcija, godinama skladišti i čuva - na tajnoj lokaciji. Sada će dobiti novu namjenu.

Dizajn medalja osmislila je francuska firma za luksuzni nakit, smještena u Parizu, dok će

francuska kovanica novca Mone d' Pari biće zadužena da napravi takve medalje.

Napraviće ih tačno - 5.084. Medalje će krasiti i drugi, ne samo pariski i francuski, već i olimpijski simboli.

Tako će na poledini biti prikazana grčka boginja pobjede Nika, koja juri naprijed. Na jednoj strani biće Akropolj, na

drugi Ajfelov toranj.

Atinski akropolj je najpoznatija, naravno drevna, građevina u Grčkoj - postojbini Olimpijskih igara.

Medalje za Paraolimpijske igre su nešto drugačije, ali takođe autentične. Imaju pogled na Ajfelov toranj - odozdo, a na njima je utisnut pečat „Pariz 2024“ na Brajevom pismu. Sve u čast Luja Braja, naučnika koji je izumio sistem čitanja i pisanja za ljude sa oštećenim vidom.

Olimpijske igre u Parizu održaće se od 24. jula do 11. avgusta, a Paraolimpijske od 28. avgusta do 8. septembra.



Da dom ostane sigurna luka.

“Dome moj” je paketno osiguranje
doma i stvari u njemu. Osiguraj dom
po sjajnoj cijeni od **0.38 €/m²**.
Posjeti nas ili jednostavno kupi online.

lovćen

Sve će biti u redu.
lo.co.me



SPORT  VISION



ADMIRAL
BET

ERSTE
Bank



efel
EFEL MOTORS



 **RTCG**
Radio i Televizija Crne Gore


THE
CAPITAL
PLAZA
PODGORICA • MONTENEGRO